

## Trettonde internationella olympiaden i lingvistik

Blagoevgrad (Bulgarien), 20–24 juli 2015

Uppgift för lagtävlingen

En turist som reste i Sydafrika blev tvungen att fylla i en blankett på nordsotho-språket. Han kunde inte ett ord på språket, men han kunde utan problem förstå vad detta betydde:

*Nomoro ya phaspoto:* ('passnummer')

*Aterese ya emeile:* ('e-postadress')

Men han förstod inte vad detta betydde:

*Leina, sefane:*

*Naga:*

*Letšatšikgwe di la matswalo:*

*Bong:*

*Batswadi:*

*Mma:*

*Tate:*

*Bana:*

*Mmala wa mahlo:*

Tyvärr fanns ingen tolk att tillgå utan enbart en enspråkig ordbok på nordsotho. Här är vad turisterna hittade i ordboken:

<i>mma</i>	<i>motswadi wa ka wa mosadi, yo a mpelegego</i>
<i>tate</i>	<i>monna yo a ntswetšego</i>
<i>bong</i>	<i>sepharologanyi seo se šupago gore motho goba phoofolo ke monna goba mosadi</i>
<i>matswalo</i>	<i>letšatši le kgwe di tšeo motho a belegilwego ka tšona</i>
<i>naga</i>	<i>lefase leo le arotšwego la go ba le batho ba bantši, leo le nago le mmušo wo o lego ka fase ga taolo ya presitente le bathuši ba gagwe; naga e šomiša tšhelete ya go fapana le ya dinaga tše dingwe</i>
<i>mmala</i>	<i>ponagalo ya selo yeo gantši e ka tšwelelago gabotse ge e le mosegare ka lebaka la mahlasedi a letšatši, selo seo se ka bonagala e le se se hubedu, tala, tšhweu bjalobjalo</i>
<i>mahlo</i>	<i>dikgokolwana tše pedi tša bošweu le boso tšeo di lego sefahlegong ka godimo ga nko, di šoma go lebelela le go bona</i>

I förstone, blev han inte mycket klokare av detta. Men han bläddrade igenom ordboken ett tag, och han läste fler uppslagsord:

<b>Basotho</b>	<i>batho ba Afrika Borwa bao setlogong sa bona ba tšwago nageng ya Lesotho, bao ba bolelago Sesotho sa Borwa bjalo ka polelo yeo ba e antšego letsweleng</i>
<b>beke</b>	<i>lebaka la go bopša ke matšatši a šupago</i>
<b>bona</b>	<i>go diriša mahlo go lebelela</i>
<b>iri</b>	<i>lebaka la nako la go bopša ke metsotso ye masometshela</i>
<b>kgwedi</b>	<i>lebaka le le bopšago ke dibeke tše nne go iša go tše hlano</i>
<b>leina</b>	<i>lentšu goba sehlopha sa mantšu seo se fiwago le go relwa motho gomme a bitšwa ka lona</i>
<b>lekgolo</b>	<i>nomoro ye kgolo ya go bopša ke masome a lesome</i>
<b>lesome</b>	<i>nomoro ye nnyane ye e fetago senyane, ya go bopša ke ge go hlakanywa senyane le tee</i>
<b>letšatši</b>	<i>1. lebaka la nako la go bopša ke diiri tše masomepedinne 2. polanete ye kgolokgolo ya nkgokolo ya mahlasedi a phišo ye ntši selemo, yeo e rotogago bohlabela mesong ya phatša leratadima go ya bodikela, ge e se gona e ba leswiswi</i>
<b>metsotso</b>	<i>lebaka la nako la go bopša ke metsotswana ye masometshela</i>
<b>monna</b>	<i>motho wa bong bja botona</i>
<b>monwana</b>	<i>setho sa mmele seo se lego seatleng goba leotong, sa dinokonoko sa go otlologa, gantši se šoma go swara</i>
<b>morwa</b>	<i>ngwana wa mošemane</i>
<b>morwedi</b>	<i>ngwana wa mosetsana</i>
<b>mosadi</b>	<i>motho wa bong bja botshadi</i>
<b>mošemane</b>	<i>ngwana wa bong bja botona</i>
<b>mosetsana</b>	<i>ngwana wa bong bja botshadi</i>
<b>motswadi</b>	<i>mosadi goba monna yo a nago le ngwana goba bana</i>
<b>ngwaga</b>	<i>lebaka la dikgwedi tše lesomepedi</i>
<b>ngwedi</b>	<i>selo sa nkgokolo seo se bonagalago bošego leratadimeng seo se tlišago seedi se segolo lefaseng, se hlatha mabaka a kgwedi</i>
<b>nkgokolo</b>	<i>sebopego sa go raretša seo se swanago le kgwele ya maoto, kenywa ya tamati, namune, bjalobjalo</i>
<b>nne</b>	<i>nomoro ye nnyane ye e fetago tharo, ya go bopša ke ge go hlakanywa tharo le tee</i>
<b>pedi</b>	<i>nomoro ye nnyane ye e fetago tee, ya go bopša ke ge go hlakanywa tee le tee</i>
<b>seatla</b>	<i>setho sa mmele seo se lego mafelelong a letsogo sa mphaphathi sa menwana, se šoma go swara</i>
<b>sefane</b>	<i>leina le tee leo maloko ka moka a lapa a le šomišago</i>
<b>šupa</b>	<i>1. go emišetša letsogo pejana mola monwana o lebile pele ka nepo ya gore motho a bone seo se nepiwago goba seo go bolelwago ka sona 2. nomoro ye nnyane ye e fetago tshela, ya go bopša ke ge go hlakanywa tshela le tee</i>
<b>tšhelete</b>	<i>silibera le koporo tša nkgokolo goba pampiri yeo e ngwadilwego ya khutlonne, yeo e šomišwago go reka dilo, yeo e lego bohlokwa kudu ekonoming ya naga</i>

Han kunde nu fylla i blanketten i sin helhet.

Turisten blev nu intresserad av nordsotho och upptäckte att han nu kunde förstå fler definitioner i ordboken:

<b>koko</b>	BONA <i>makgolo, rakgolo</i>
<b>makgolo</b>	<i>mmagotate goba mmagomma</i>
<b>rakgolo</b>	<i>tatagotate goba tatagomma</i>
<b>setlogolo</b>	<i>ngwana wa ngwanake</i>
<b>kgaetšedi</b>	<i>ngwana wa batswadi ba ka wa mosetsana goba wa mosadi</i>
<b>moratho</b>	<i>ngwana wa mmago, e ka ba wa mosetsana goba mošemane</i>

- (a) Efter att turisten hade fyllt i allting, sa tjänstemannen som tog emot dokumentet ungefär ”*Šupa ka monwana šupa*” till honom. Först visste inte turisten vad han förväntades göra. Men när man visade honom, turisten förstod kopplingen mellan de två betydelseerna av ordet *šupa*. Förklara vad denna koppling är.
- (b) Hur är *tharo* förklarat i ordboken?
- (c) Vad kan ni säga om vad ord *lekgolo* har för ursprung?
- (d) Konstruera ett tvåspråkigt nordsotho-svenskt lexikon och en grammatik för nordsotho och gör dem så innehållsrika som möjligt utifrån informationen i denna laguppgift.

⚠ Nordsotho-språket tillhör undergruppen bantu av Niger-Kongospråken. Det är ett av de 11 officiella språken i Sydafrikanska Republiken, där ungefär 4,6 miljoner människor använder det som sitt förstaspråk. —*Boris Iomdin*

Svensk text: Erland Sommarskog.

Lycka till!